

Оройон тыатын ханаайыстыбатын үлэхиттэрин 1980 сыйга социалистическай куоталаһыларын УСУЛУОБУЙЛАРА

(Бутүүт. Иниин 2-с стр. кэр).

Инде уонна көпөглини звеноларыгар—биир отчукав
енорон таңдарын үрдүгүнен;

АВМ звеноларыгар—бизданы айраа толоруутун
үрдүгүнен;

Үрдүн үүнүү звенотугар—валовой хомур уонна
биир гектартан үүнүүнү ылды балашынаа туулутун
үрдүгүнен, палыр көтөрүү, хадымалы берүүтүн сору-
дахтарын толоруутунан, сезон устата палыр уст
тагастаанынан;

Нормовий күльтуралар звеноларыгар—50 гектартан
иңдән суюк ишүүсүттүүзүнүү мөмкүнлөө, гектартан
100 центнерди ордук күнүн мөмкүн чөтүтүн ылбы-
тынан.

БАСТЫН ОТДЕЛЕНИЕ ААТЫН ҮЛАР ИНЫН

Куоталаһын түмүнгү саллаады корлогуунан таңа-
рыллар. Кызылышлаах балашын толоруу бириминин
үрдүгүнен бываарыллар. Ул маник корунгизе кириллар:
Ут валовой шама, биир фуржай ынахтан-
ынын, эти государствова атылышын, нырой уонна
кулун деловой тахсынта, оттооюи балашын толоруу,
экономикеский, зооветеринарий үөрөн бары корунгизе.
Хас биирдик халышлаах ынахынкка, бороос-
ку кореоччуга, кишилдер ахсаанынтын таңариллар,
10 биримининтөр, биир истараантын балл бериллар,
суюк кониуунан олуттугар, эмиз ахсаанын ылбы-
тын, бириминигар биир истараантын балл азым-
лар. Хас биирдик холубуйнай буруй, техника авария-
нын ишении биирдик балл көбүртүллар, баазарга—
иши балл.

СОВХОЗТАР ИНИИ АРДЫЛАРЫГАР КУОТАЛАНЫ

Куоталаһын квартал, сыл түмүнгүнен таңарыллар.
Кызылышлаах балашын толоруута үрдүгүнен бываарыллар. Ул маник корунгизе кириллар: ут вало-
вой шама, биир фуржай ынахтан чуту шамын, туту,
ати, түүлээни государствова атылышын, ут таба-
рынаа, эт валовой оғоноо, государствова надбар-
ында барбыт суюу (түттериллабыт суюнтын биримини
такхас), бедөнгүнүн суюу, ынанар шама, салы-
ты, биримини балашын толоруу, бурдук, хортуюнчүй уонна огуруот астарын государствова туттарын сорудахтарын толоруу, ходунаа
ижиине баанынаа минеральний уедурдууну киллэрин
(совхозтар байзлар киллэрлэр). Оттооюи, санды
баламинеэни, сандыи утту балашын толоруу,
массынча-трактор паркынан саллаады үзэлорин толо-
руу биримини үрдүгүнен, механизаторской каддари-
иин хааччылым түрүгүнен.

Хас биирдик холубуйнай буруй, техника авариянын
биир балл көбүртүллар, суюк кониуунан олут-
туни биримини ахсын биир, баазарга—иши ыст-
ралытын балл бериллар.

НЫАЙЫЛАХТАРЫ БЭЛИЭТЭЭНИН

Куоталаһын кызылышлаахтарытар орбусун чөмпий-
нин ата-игериллар, чөмпийн жеттата катардиллар, өй-
дөбүнүүк сүвенирлар туттарыллалар, орбусуннаа
Бочуут дускатыгар таңарыллалар, ССКП районумуу,
районсовет испекомумуу Бочуутумай грамотата тут-
тарыллар.

Биирдилэн бастыг улэхиттер «Идэтигер бастын»
диз лента катардиллар, обидүнүүк сүвенирлар тут-
тарыллалар, Бочуут дускатыгар таңарыллалар.

Бастыг колективика орбусун чөмпийн форматын,
звеногуун алтара кириллар, сүвенир туттарыллар.
Бочуут дускатыгар таңарыллар.

Кызылышлаах отделениеси ССКП районумуу уонна
районсовет испекомумуу Бочуутумай грамотата тут-
тарыллалар, Бочуутумай грамотата туттарыллалар,
МТЗ трактор фондатынанар.

Ишик мистолаах отделениеси ССКП районумуу
уонна районсовет испекомумуу Бочуутумай грамотата
туттарыллалар, «Шасси» трактор фондатынанар.

Үндүс инвестии ылбыт отделениеси ССКП районумуу
районсовет испекомумуу Бочуутумай грамотата туттарыл-
лар итисине трактор пришебин фондатынанар.

Балтабыт совхозка ССКП районумуу уонна районсовет
испекомумуу көнөрүлдө салындар Кызылышлаах тут-
тарыллар, орбусун Бочуутумай дускатыгар таңарыллалар,
ЗИЛ-130 автомашина фондатынанар.

Ишик мистолаах ГАЗ-53 автомобиль фондатынанар.

ОРОЙОН РЕКОРДСМЕНЫН ААТЫН ИНГЭРИИ

Ыланынсыттарга. Эрилик Эристиин аатынан сөх-
хоз ынахынкытта Кузьмин А. Т. 1976 сыйга хас
биирдик фуржай ынадыттай 4296 кг туту ылбытын
түпсарбыт ынахынкыт рекордсмен аатын ылар. Кин-
жихе «Москвич» автомобиль фондатынанар.

Бороскуу иеревчүлүргэ. Эрилик Эристиин аатынан сөх-
хозтан Адамов К. Д. 1976—1977 сс. кыстыкка
52 борооскуну барыттын тынынаах интэй, хас биирдил-
ларин 169,9 кг төлөнүштүгүр рекордсмен аатын ылар
Бороскуу кореоччуга рекордсмен аатын ылар итисине
«Дружба» эрбин фондатынанар.

Сылгынсыттарга. Карл Маркс аатынан сөххозтан
Смирников В. И. 85 бийттөн 85 күлүнүн ылбыт, торуух
деловой тахсынтын 100 бириминин таңрептит, ула-
хан сылгыны 100 бириминин тынынаахтын
нишит рекордсмен түпсарбыкка рекордсмен аатын ылар
ишик мистолаах «Запорожец» автомобиль фондатынанар.

Осеменатордара. Эрилик Эристиин аатынан сөххоз-
тан Титов П. И. 1976 сыйга 202 ынавы сизмэлээн
202 нырэйн ылбыт, синон торуух деловой тахсынтын
100 бириминин таңрептит кардеруутун түпсарбыт
техник-осеменаторга рекордсмен аатын ылар итисине
«Москвич» автомобиль фондатынанар.

Сынъылы интээччилигэ. Субурууский затынан сөх-
хозтан Илларионова Т. В. 1977 сыйга биир ийд са-
ылттан 4,4 орону ылбыт кардеруутун түпсарбыт са-
ылм кореоччуга рекордсмен аатын ылар ишик мистолаах
«Дружба» эрбин фондатынанар.

Булчуттарга. «Чурапчы» сөххозтан Лазарев М. И.
1978 сыйга 3268 солж. күнүдү түүлээни бултаабыт
рекордсмен түпсарбыт булчукка рекордсмен аатын ылар
ишик мистолаах «Юпитер-3 К» мотоцикл фондатынанар.

Шофердара. Субурууский затынан сөххозтан Ба-
рашков В. Д. 1977 сыйга ММЗ-555 автомашинакан
255727 тонна-километры огорбут кардеруутун түпсарбыкка
рекордсмен аатын ылар ишик мистолаах «Урал»
мотоцикл фондатынанар.

ГАЗ-53 ишкелдэхтарга. «Чурапчы» сөххоз шофера
Барашков В. Д. 1974 сыйга 149645 тонна-километры
огорбут кардеруутун түпсарбыкка рекордсмен аатын ылар
ишик мистолаах «Юпитер-3 К» мотоцикл фондатынанар.

Водовозтарга. Карл Маркс аатынан сөххозтан 1978
сыйга Толстоухов С. С. 56958 тонна-километры огор-
бут кардеруутун түпсарбыкка рекордсмен аатын ылар
ишик мистолаах «Юпитер-3 К» мотоцикл фондатынанар.

Молекөздөрдара. Карл Маркс аатынан сөххозтан 1979
сыйга Никонов И. Г. 39949 тонна-километры
офорбут кардеруутун түпсарбыкка рекордсмен аатын ылар
ишик мистолаах «Юпитер-3 К» мотоцикл фондатынанар.

Трантиристарга. «Чурапчы» сөххозтан Макаров С. Н.
ДТ-75 тракторынан 1979 сыйга 4315 условный ата-
лоний гектары офорбут кардеруутун түпсарбыкка
рекордсмен тракторист аатын ылар ишик мистолаах
«Урал» мотоцикл фондатынанар.

К-701 тракторынан балашын абарабыт, уматын
комильзбит, азаарията суюк ульзабит механизаторга
«Юпитер-3 К» мотоцикл фондатынанар.

Эрилик Эристиин аатынан сөххозтан Захаров А. А.
МТЗ-52 тракторынан 1977 сыйга 2608 условный ата-
лоний гектары офорбут кардеруутун түпсарбыкка
рекордсмен аатын ылар ишик мистолаах «Урал» мотоцикл
фондатынанар.

Комбайндердара. Карл Маркс аатынан сөххозтан 1976
сыйга Артемьев С. С. 321 гектары быстарын,
гектарын ахсийттөн 13,3 центнер бурдугу тоннада
кардеруутун түпсарбыкка рекордсмен аатын ылар ишик мистолаах
«Дружба» эрбин фондатынанар.

Үрдүн үүнүү звенотугар. Карл Маркс аатынан сөххоз
з Өдүлүүнүн үрдүн түүчүүтүн звенота (звеноед Яковлев
Н. Е.) 1976 сыйга гектар ахсийттөн 16-лүү центнер
түүнүнүн ылбыт рекордсмен түпсарбыкка рекордсмен
звено аатын ылар ишик мистолаах «Запорожец»
автомобиль фондатынанар.

Механизированной звеноларга. Субурууский затынан
сөххозтан 1976 сыйга Сергеев И. И. салайтар звенота
хас биирдик ийниттөр 181,8 тоннаны оттообут кардеруутун
түпсарбыкка орбусун рекордсмен звеноту аатын ылар
ишик мистолаах звеноларга. Эрилик Эристиин
затынан сөххозтан 1976 сыйга Кондратьев И. Г.

салайтар звенота хас биирдик ийниттөр 56-дүү тон-
наны оттообут кардеруутун түпсарбыкка орбусун рекордсмен
звеноту аатын ылар ишик мистолаах «Запорожец»
автомобиль фондатынанар.

Көле звенотугар. Субурууский затынан сөххозтан
1976 сыйга Седалищев В. П. И звенота хас биирдик
ийниттөр 64-түү тоннаны оттообут кардеруутун түп-
сарбыкка орбусун рекордсмен звеноту аатын ылар ишик мистолаах
«Дружба» эрбин фондатынанар.

Ыланынкыттарга. Эрилик Эристиин затынан сөххозтан
«Юбилейный» фермий коллективы (старшай
Кузьмин А. Т.) 1977 сыйга хас биирдик фуржай
ишик мистолаах 2703-түү кт туту ылбыт кардеруутун түп-
сарбыкка рекордсмен звеноту аатын ылар ишик мистолаах
«Урал» мотоцикл фондатынанар.

Бороскуу көрөр звеноларга. Карл Маркс аатынан сөх-
хоз борооскуу көрөр звенота (звеноевод Гермогенов
М. Д.) 1978 сыйга 193 борооскуну оччарашкы
тынынаах интэй, хас биирдилларин кыстык теттэ
140-лүү кг төлөнүпүт кардеруутун түпсарбыкка ре-
кордсмен звеноту аатын ылар ишик мистолаах
«Дружба» эрбин фондатынанар.

Сылгы интэр звеноларга. Карл Маркс аатынан сөххозтан
Дылчыкский И. М. старшайдаах звено 1978
сыйга 678 бийттөн 572 күлүнүн ылар, күзү деловой
таксымынтын 84,4 бириминин таңрептит, улахан сылгы-
ны 98,5 бириминин тынынаах интэйт рекордсмен түп-
сарбыкка рекордсмен звеноту аатын ылар ишик мистолаах
«Запорожец» автомобиль фондатынанар.

АВМ звенотугар. Карл Маркс аатынан сөххозтан
1976 сыйга Кардашевский И. И. салайтар звенота 120
тонна от маккетин болмасыбут кардеруутун түпсар-
быкка рекордсмен звеноту аатын ылар ишик мистолаах
«Урал» мотоцикл фондатынанар.

Субан сүйнүнүн көрөр звеноба. «Чурапчы» сөххозтан
Захарова Е. П. салайтар звенота 1979 сыйга сайдынчагар
626 сүйнүнүн 100 бириминин тынынаах интэйт, се-
зон устата хас биирдилларин 153-түү кт төлөнүпүт
кардеруутун түпсарбыкка рекордсмен звеноту аатын ылар
ишик мистолаах «Дружба» эрбин фондатынанар.

Саңылы интэр фермаларга. Субурууский затынан сөх-
хозтан Иванов М. А. старшайдаах фермий коллективы
1976 сыйга биирдилларин кыстык теттэ 4,2 орону
126-лүү кардеруутун түпсарбыкка рекордсмен звеноту
аатын ылар ишик мистолаах «Юпитер-3 К» мотоцикл фондатынанар.

Обуруат айын үүннэрэр звеноба. Карл Маркс аатынан сөххозтан
1978 сыйга Аммосова В. И. гектар ах-
сийттөн 277,8 центнер хашымыстаны үүннэрбирт кар-
деруутун түпсарбыкка рекордсмен звеноту аатын ылар
ишик мистолаах «Юпитер-3 К» мотоцикл фондатынанар.

Хортуюпуйу үүннэрэр звеноба. 50 гектартан ит-
ээлээ суюк изиизэх сиртэн тектарын ахсийттөн 126-лүү
центнер хортуюпуйу үүннэрбирт рекордсмен звеноту
аатын ылар ишик мистолаах «Москвич» автомобиль фондатынанар.

Көмөвий күльтуралары үүннэрэр звеноларга.
Карл Маркс аатынан сөххозтан Егоров А. Н. салайтар
звенота 50 гектартан биирдилттөн 148 центнер
күнүн мөмкүн чөтүүтүн ылбытын түпсарбыкка рекорд-
смен звеноту аатын ылар ишик мистолаах «Москвич» ав-
томобиль фондатынанар.

Х

Х

Х

